

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 1)

KGWEDITHARO 1	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
PPKT											
DIKGONO GO REETSA LE GO BUA GO BUISA LE GO LEBELELA GO KWALA LE GO TLHAGISA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO	Kitsiso ya barutwana mo phaposing <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, le go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe BEKE YA NTLHA Teko ya motheo Tekanyetso ya Teko ya motheo ka balekane Puisano ya teko ya motheo Nako: Ura e le nngwe Kitsiso ya mefutakwalo <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa ditlhangwa le dikarolo tsa buka go akaretsa mefutakwalo ya dikwalo Go buisetsa go tshloganya Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo Thuto ya dikwalo Poko Terama Nako: Ura e le nngwe	Go reeletsa go tshloganya (e a sedimosa, e a athhola, e a kgaatlhisa le go tlhaeletsana le ba bangwe) Nako: Ura e le nngwe <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tshloganya Tekatlhologanyo (Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo) <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya dikwalo Terama Poko Nako: Diura di le tharo Ditlhangwa tsa tirisano Lekwalo la botsalano , la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/ts a botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo	Puo e e sa ipaakanyediwang <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tshloganya Kago ya tlotlofoko le tiriso ya puo Thuto ya dikwalo Poko Terama Nako: Diura di le tharo Ditlhangwa tsa tirisano Lekwalo la botsalano , la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/ts a botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo	Puo e e sa ipaakanyediwang <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tshloganya Go kwala Tekatlhologanyo Thuto ya dikwalo Poko Terama Nako: Diura di le tharo Dipuisano ka ga mefuta ya ditlhamo Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/ Ngangisano/Setshwantsho Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo	Puo e e sa ipaakanyediwang <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tshloganya Go kwala Tekatlhologanyo Thuto ya dikwalo Poko Terama Nako: Diura di le tharo Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/ Ngangisano/Setshwantsho Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le pedi Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo	Tsereganyo Puo e e ipaakanyeditsweng <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melwana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa Nako: Ura e le nngwe Poeletso ya Teko 1: Puo mo Tirisong <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya Dikwalo Poeletso <ul style="list-style-type: none"> Terama Poko Tiro e e ithutilweng mo Kgweditharo 1 Nako: Diura di le tharo Dipuisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/ ngangisano/Setshwantsho Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa Nako: Diura di le tharo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng Nako: Diura di le tharo					
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua le go buisa.	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala tlhamo, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go kwala tlhamo, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go kwa la, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go kwala tshobokanyo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano						

KGWEDITHARO 1	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya Tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya Tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa Tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya Tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa Tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Puo mo Tirisong)	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Puo mo Tirisong)	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Puo mo Tirisong)	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Puo mo Tirisong)	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Puo mo Tirisong)	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boithamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Puo mo Tirisong)
TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG	Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhamo le ditlhagwa tsa tirisano. Tekanyetso ya Teko ya motheo	Ditirwana tsa pele ga puiso tsa matseno a dikwalo Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhagwa tsa tirisano	Ditirwana tsa theetso, sekao. kgatiso ya seyalemowa Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala ditlhagwa tsa tirisano	Totisa mogopolo mo go Pampiri ya 1: Totisa mogopolo mo Tshobokanyo/Ditirwana tsa ditlhagwaponono	Tshiamiso ya Teko 1: Puo mo Tirisong						
'SBA' TLHATHOBO E E TLHOMAMENG		Tiro 1: Tiro ya molomo Tekatthaloganyo ya theetso (Maduo: 15)	Tiro 2: Go kwala Setlhagwa sa tirisano: (Maduo: 25)	Tiro 3: Tiro ya molomo Puo e e sa ipaakanyediwang: (Maduo: 15)	Tiro 4: Teko 1 (Maduo: 35) Puo mo tirisong: Tekatthaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso						

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 2)

KGWEDITHARO 2	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
PPKT											
DIKGONO GO REETSA LE GO BUA GO BUISA LE GO LEBELELA GO KWALA LE GO TLHAGISA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO (DI TSENYELEDITSWE MO DIKGONONG)	<ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa molomo (Malepa a go bua mo phatlalatseng, popego le tsela ya go ipaakanyetsa setlhangwa se se tlhophilweng) Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go thagisa. <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p>Teko ya motheo e e sa tlhomamang ya tiro ya Kgweditharo 1</p> <p>Tekanyetso ya Teko ya motheo ka balekane</p> <p>Dipuisano ka teko ya motheo</p> <p>Poeletso ya dikgono le diteng tsa Kgweditharo 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p>Dipuisano ka ga mefuta ya ditlhamo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/ tthaloso/Ngangisano/Setshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tririso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tririso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe</p>	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go thagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go thaloganya Go kwala tshobokanyo <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: Kanelo/Tlhaloso/Ngangisano/Setshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tririso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go thagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go thaloganya Tshekatsheko ya ditlhangwaponono <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/ Tlhaloso/Ngangisano/ Setshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tririso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go thagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go thaloganya Tekatlhaloganyo <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Terama Poko: Maboko le le thlaotsweng <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Ditlhangwa tsa tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/ tsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/ imeili (lekwalo la maranyane), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Dipuisano/Motlotlo o o sa tlhomamang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go diragatsa melawana <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go thaloganya Tekatlhaloganyo <p>Thuto ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko: Terama <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Ditlhangwa tsa tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/ tsa botshelo jwa moswi/athikele ya lekwalodikgang /athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane)/thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Tsereganyo</p> <p>Puo e e ipaakanyeditsweng:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melwana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go thagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p>Tsereganyo/Poeletso ya Ditlathoboo tsa bogare jwa ngwaga: (Maduo: Dikwalo</p> <p>Poeletso ya tiro e e dirilweng mo Kgweditharong ya 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/ Ngangisano/Setshwantsho</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa nthla, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>					

KGWEDITHARO 2	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11	
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano le ditlhamo	Dikgono tsa go reetsa/go bua Go kwala tshobokanyo Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana.	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo le melawana ya ditlhanga tsa molomo Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwa tlhamo, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa ditlhangwaponno Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhanga tsa tirisano
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhanga tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng
TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG	Tirwana ya ditlhanga tsa dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tse di rutilweng mo kgweditharong ya 1 Totisa mogopolo mo: Dikgatong tsa go kwala ditlhanga tsa tirisano	Tirwana: Dikwalo Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhamo Tirwana: Go kwala tshobokanyo	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano Ditirwana tsa ditlhangwaponno/Poko e e sa tlaolwang	Dikgato tsa go kwala ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya ditlhangwaponno/leboko le le tlaotsweng	Dikgato tsa go kwala ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano/Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano/Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano/Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano/Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano/Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano/Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhanga tsa tirisano Tirwana ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano/Tlhamo ya leboko	Paakanyo ya Ditlathobo tsa bogare jwa ngwaga: (Maduo)
'SBA' TLHATHOBO E E TLHOMAMENG			Tiro 5: Go kwala Tlhamo: Kanelo/ Tlhaloso / Ngagisano / Setshwantsho (50)	Tiro 6: Tiro ya molomo: Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang / Puo e e ipaakanyeditsweng (10)								Tiro 7: Ditlathobo tsa bogare jwa ngwaga: (Maduo: 150) Pampiri 1: Puo mo tirisong (Maduo: 70) – diura di le 2 <ul style="list-style-type: none"> • Tekatthaloganyo (30) • Tshobokanyo (10) • Phasalatso/Papatso (10) • Khathunu (10) • Porosa (10) Pampiri 2: Dikwalo (Maduo: 80) – diura di le 2½ <ul style="list-style-type: none"> • Maboko a a tlaotsweng (20) • Leboko le le sa tlaolwang (10) • Dipotso tse dikhutshwane (25) • Tlhamo ya dikwalo (25)

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 3)

KGWEDITHARO 3	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
PPKT											
DIKGONO GO REETSA LE GO BUA GO BUISA LE GO LEBELELA GO KWALA LE GO TLHAGISA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO (DI TSENYELEDITSWEMO DIKGONONG)	<p>Dikopano le mekgwa ya go di tsamaisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p>Teko ya motheo e e sa tlhomamang ya Tiro ya Kgweditharo 1: (P2)</p> <p>Teko ya motheo</p> <p>Tekanyetso ya Teko ya motheo ka balekane</p> <p>Puisano ka ga Teko ya Motheo</p> <p>Poeletso ya dikgono/diteng tsa Kgweditharo 2</p> <p>Poeletso ya tlhamo ya leboko/tlhamo ya Termama mo ya ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama <p>Nako: Ura e le nngwe le halofo</p> <p>Dipuisano ka diponagalo</p> <p>tša ditlhangwa tša tirisano tse tse di ithutilwen Kgweditharong e e fetileng.</p> <p>Dipuisano ka diponagalo tša mefuta ya ditlhamo.</p> <p>Kanelo/Tlhaloso</p> <p>Ngangisano/ Setshwantsho</p> <p>Popego le diponagalo tša setlhangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tša go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tša ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Dipopego tša puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Ura e le nngwe le halofo</p>	<p>Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya dikwalo Terama (Tlhamo ya Terama) Poko <p>Porojeke/asaenemente</p> <p>maano/ditogamaano tša dipatlisiso</p> <p>Go kwala tlhamo ya leboko le ya dikwalo</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Ditlhangwa tša tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/t sa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tša setlhangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tša go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tša ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Dipopego tša puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p>Thuto ya dikwalo (Tselegano ya Dikwalo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko Terama <p>Porojeke/asaenemente</p> <p>maano/ditogamaano tša dipatlisiso</p> <p>Go kwala tlhamo ya leboko le ya dikwalo</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Tlhamo: 1 x</p> <p>Kanelo/Tlhaloso/Ngangisano/ Setshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego le diponagalo tša setlhangwa se se tlhophilweng Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tša go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tša ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p> <p>Dipopego tša puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le pedi</p>	<p>Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhologanya: Thanolo ya ditlhangwapono Thuto ya dikwalo Terama Poko <p>Porojeke/asaenemente maano/ ditogamaano tša dipatlisiso</p> <p>Go kwala tlhamo ya ya leboko le ya dikwalo</p> <p>Nako: Diura di le nne</p> <p>Ditlhangwa tša tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/t sa botshelo jwa moswi/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tša setlhangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tša go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tša ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Dipopego tša puo le melawana ya tiriso</p> <p>Leba 3.4 PPKT Tsebe 42</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go tlhologanya: Tekatlhologanyo le kago ya tlotlofoko Thuto ya dikwalo Terama Poko <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Ditlhangwa tša tirisano</p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/t sa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuisan/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso</p> <p>Popego le diponagalo tša setlhangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tša go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tša ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Tsereganyo</p> <p>Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e sa ipaakanyetswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melwana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p>Poeletso/Paakanyo: Kgweditharo ya 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya Dikwalo Terama Poko <p>Tiro e e ithutilweng mo Kgweditharo 3</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Dipuisano ka diponagalo tša mefuta ya ditlhamo</p> <p>Tlhamo: 1 x Kanelo/Tlhaloso/ ngangisano/Setshwantsho</p> <p>Popego le diponagalo tša setlhangwa se se tlhophilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tša go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tša ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>					

KGWEDITHARO 3	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Diponagalo le melawana ya dithangwa tsa molomo Dikgato tsa go kwala tshobokanyo Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa dithangwapono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa dithangwapono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Diponagalo tsa dithangwapono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG	Tirwana: Dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo tse di rutilweng mo Kgweditharo 3 Totisa mogopolo mo Dikgatong tsa go kwala dithangwa tsa tirisano/ditlhamo	Tirwana: Dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo Dikgato tsa go kwala ditiro tsa dithangwa tsa tirisano ditlhamo. Tirwana: Tshobokanyo	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwapono/Leboko le le tthaolwang	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwapono/Leboko le le tthaolwang	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwapono/Leboko le le tthaolwang	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwapono/Leboko le le tthaolwang	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwapono/Leboko le le tthaolwang	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwapono/Leboko le le tthaolwang	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwapono/Leboko le le tthaolwang	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwapono/Leboko le le tthaolwang	Dikgato tsa go kwala dithangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwapono/Leboko le le tthaolwang
'SBA' TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG			Tiro 8: Dikwalo: Asaenemente / Porojeke (Maduo: 35)						Tiro 9 Tiro ya molomo: Puisetsogodimo e e sa ipakanyediwang / Puo e e ipakanyeditsweng (Maduo: 10)		

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 10 (KGWEDITHARO 4)

KGWEDITHARO 4	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
PPKT										
DIKGONO GO REETSA LE GO BUA GO BUISA LE GO LEBELELA GO KWALA LE GO TLHAGISA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO (DI TSENYELEDITSWEMO DIKGONONG)	Go itsise sebui/go neela puo ya ditebogo <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go thagisa Nako: Ura e le nngwe <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go thaloganya Ditogamaano tsa go dirisa ditlhagwa tse di kwadilweng Leba 3.2 (PPKT) Thuto ya dikwalo <ul style="list-style-type: none"> Terama Poko Nako: Diura di le tharo Tihamo: 1 x Kanelo/Tihaloso/Ngangisano/Setshwantsho Popego le diponagalo tsa sethangwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go thagisa Nako: Diura di le pedi Dipopego tsa puo le melawana ya tririso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Dingangisano le dipuisno tsa makoko <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go diragatsa melawana Nako: Ura e le nngwe <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go thaloganya Thanolo ya ditlhagwaponono Thuto ya dikwalo <ul style="list-style-type: none"> Terama Poko Nako: Diura di le tharo Ditlhagwa tsa tirisano Lekwalo la botsalano , la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/ tsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuaisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso Popego le diponagalo tsa sethangwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go thagisa Nako: Diura di le tharo Dipopego tsa puo le melawana ya tririso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo	Ipaakanyetso ya ditlathobo Poeletso Dipuisano tse di sa thomamang/motlotlo <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go thagisa Nako: Ura e le nngwe <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go thaloganya Go kwala tshobokanyo <ul style="list-style-type: none"> Thuto ya dikwalo (Nonotsho ya go ithuta) <ul style="list-style-type: none"> Terama Poko Nako: Diura di le tharo Tihamo: 1 x Kanelo/Tihaloso/Ngangisano/Setshwantsho Popego le diponagalo tsa sethangwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go thagisa Nako: Diura di le pedi Dipopego tsa puo le melawana ya tririso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le pedi	Ipaakanyetso ya ditlathobo Poeletso Dipuisano tse di sa thomamang/motlotlo <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go thagisa Nako: Ura e le nngwe <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa go thaloganya <ul style="list-style-type: none"> Tshobokanyo Thuto ya Dikwalo <ul style="list-style-type: none"> Terama Poko Nako: Diura di le tharo Ditlhagwa tsa tirisano Lekwalo la botsalano , la semmuso (kopo/kgwebo/kutlwelobothoko/ditebogo/ tsa botshelo jwa moswi/thikele ya lekwalodikgang/athikele ya lekwalodikgang/puo/mmuaisano/imeili (lekwalo la maranyane), thadiso Popego le diponagalo tsa sethangwa se se tlhophilweng <ul style="list-style-type: none"> Rejisetara, setaele le lentswe Tlhopho ya mafoko Go aga polelo Go kwala temana Matshwao a puiso le mopeleto Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhagwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go thagisa Nako: Diura di le tharo Dipopego tsa puo le melawana ya tririso Leba 3.4 PPKT Tsebe 42 Nako: Diura di le tharo	Dintlhakaelo tsa tlathobo ya bofelo jwa ngwaga Tiro 10 Ditlathobo tsa bofelo jwa ngwaga (Maduo:300) Pampiri 1: Puo mo tirisong (Maduo: 70) – diura di le 2 <ul style="list-style-type: none"> Tekathaloganyo (30) Tshobokanyo (10) Phasalatso/Papatso (10) Khathunu (10) Porosa (10) Pampiri 2: Dikwalo (Maduo: 80) - diura di le 2½ <ul style="list-style-type: none"> Maboko a a thlaotsweng (20) Leboko le le sa thlaolwang (10) Dipotso tse dikhutshwane (25) Tilhamo ya dikwalo (25) Pampiri 3: Go kwala (Maduo: 100) - diura di le 3 <ul style="list-style-type: none"> Tihamo (50) Ditlhagwa tsa tirisano (2X25) Pampiri 4: *Tiro ya molomo (Maduo: 50) *Tiro ya molomo: Barutwana ba tshwanetse go dira tekathaloganyo ya theetso e le nngwe (Tiro 1), puo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe (Tiro 3), kgotsa nngwe ya tse di latelang: dipuo tse di ipaakanyediwang di le pedi le puo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe KGOTSA Puo e le nngwe e e ipaakanyediwang le puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe (Tiro 6 le Tiro 9)					
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana	Dikgono tsa go reetsa/go bua Thanolo ya ditlhagwaponono Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhagwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa ditlhagwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa/go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa ditlhagwa tsa tirisano						

KGWEDITHARO 4	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	<p>Metswedi e e tlaletsang ya thuto</p> <p>Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12</p> <p>Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>	<p>Metswedi e e tlaletsang ya thuto</p> <p>Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12</p> <p>Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>	<p>Metswedi e e tlaletsang ya thuto</p> <p>Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12</p> <p>Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>	<p>Metswedi e e tlaletsang ya thuto</p> <p>Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12</p> <p>Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>	<p>Metswedi e e tlaletsang ya thuto</p> <p>Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12</p> <p>Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>	<p>Metswedi e e tlaletsang ya thuto</p> <p>Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12</p> <p>Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo</p> <p>Kaedi ya go ithuta le go kwala dithangwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano</p>				
TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG	<p>Totisa mogopolo mo: Pampiri 1</p> <p>Mo go arabeng:</p> <p>tekatlhaloganyo</p> <p>Tshobokanyo</p> <p>Ditihangwaponono</p>	<p>Totisa mogopolo mo: Pampiri 1</p> <p>Phasalatso/Papatso/Khathunu</p>	<p>Totisa mogopolo mo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go thagisa</p> <p>Poeletso ya thuto ya dikwalo</p>							